

Skeena Resources Ltd. durchschneidet 110,22 g/t Au auf 4,41 m im Goldprojekt Snip

07.07.2021 | [IRW-Press](#)

Vancouver, 7. Juli 2021 - [Skeena Resources Ltd.](#) (TSX: SKE, OTCQX: SKREF) ("Skeena" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ergebnisse der Diamantbohrkerne des Phase-3-Infill- und Explorationsbohrprogramms 2021 auf dem Goldprojekt Snip ("Snip" oder das "Projekt") im Goldenen Dreieck von British Columbia bekannt zu geben. Das Phase-3-Programm zielt darauf ab, Bereiche der bestehenden abgeleiteten Ressourcen aus der Mineralressourcenschätzung (MRE) des Unternehmens aus dem Jahr 2020 in die Kategorien "gemessen" und "angezeigt" aufzuwerten. Referenzbilder befinden sich am Ende dieser Pressemitteilung sowie auf der Website des Unternehmens.

Snip 2021 Phase 3 Höhepunkte der Bohrungen:

- 30,72 g/t Au über 3,82 m (S21-099)
- 48,44 g/t Au über 4,50 m (UG21-126)
- 33,63 g/t Au über 4,00 m (UG21-169)
- 25,64 g/t Au über 4,00 m (UG21-172)
- 58,47 g/t Au über 3,81 m (UG21-175)
- 46,94 g/t Au über 4,75 m (UG21-176)
- 110,22 g/t Au über 4,41 m (UG21-177)

Die wahren Breiten reichen von 60-100 % der gemeldeten Kernlängen. Die längengewichteten Au-Komposita werden durch geologische Überlegungen eingeschränkt. Die Gehaltskappung einzelner Proben wurde nicht auf die Au-Proben angewandt, die die längengewichteten Au-Kompositproben bilden. Proben unterhalb der Nachweisgrenze wurden auf einen Wert von Null reduziert.

Neue hochgradige Mineralisierung im Footwall-Korridor durchteuft

Auf der Ebene 412 der Snip-Untertagebaue wurde im Rahmen des Phase-3-Infill-Programms des Unternehmens eine neue Ansammlung von zuvor nicht identifizierten, hochgradigen Abschnitten entdeckt. Insgesamt 21 aufgefächerte unterirdische Bohrlöcher wurden von dieser einzigen Bohrstation aus niedergebracht, um die abgeleiteten Ressourcen im tieferen Fußgestein neu zu kategorisieren. Alle Bohrungen entdeckten neue hochgradige Aderabschnitte, die nur wenige Meter in das unterirdische Gestein eindringen und allesamt überdurchschnittliche Gehalte und Mächtigkeiten aufweisen, wie etwa der Abschnitt 110,22 g/t Au auf 4,41 m, der 730,00 g/t Au auf 0,58 m (UG21-177) enthält. Weitere Beispiele sind 46,94 g/t Au auf 4,75 m einschließlich 320,00 g/t Au auf 0,50 m (UG21-176) und 58,47 g/t Au auf 3,81 m einschließlich 313,00 g/t Au auf 0,60 m (UG21-175). Diese neu gebohrte Mineralisierung ist für eine Erweiterung neigungsaufwärts um 25 m und neigungsabwärts um mehr als 100 m offen, da die vorherigen Betreiber keine Bohrlöcherproben entnommen haben. Die westliche Streicherweiterung ist für 40 m offen.

2021 Phase 3 Programmbeschreibung

Das Bohrprogramm 2021 bei Snip zielt darauf ab, abgeleitete Ressourcen aus dem MRE 2020 des Unternehmens durch Oberflächen- und Untertagebohrungen in höhere Vertrauenskategorien (gemessen und angezeigt) umzuwandeln. Auf dem Projekt werden auch spezielle geotechnische Bohrungen durchgeführt.

Über Skeena

Skeena Resources Ltd. ist ein kanadisches Bergbauexplorationsunternehmen, das sich auf die Wiederbelebung der ehemals produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Tahlitan-Territorium im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen veröffentlichte Ende 2019 eine solide Preliminary Economic Assessment und konzentriert sich derzeit auf Infill- und Explorationsbohrungen, um Eskay Creek bis zum ersten Quartal 2022 zur vollen Machbarkeit zu bringen. Außerdem setzt Skeena die Explorationsprogramme bei der ehemals produzierenden Goldmine

Snip fort.

Qualifizierte Personen:

Die Explorationsaktivitäten auf dem Projekt Snip werden vor Ort von den Explorationsmanagern des Unternehmens, Raegan Markel, P.Geo. und John Tyler, verwaltet. In Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, ist Paul Geddes, P.Geo. Vice President Exploration and Resource Development, als qualifizierte Person für das Unternehmen tätig und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, geprüft und genehmigt. Das Unternehmen hält sich bei der Durchführung, Dokumentation und Berichterstattung der Explorationsaktivitäten auf seinen Projekten streng an die CIM Best Practices Guidelines.

Qualitätssicherung - Qualitätskontrolle

Nach dem Empfang und der Verarbeitung werden alle Bohrkernproben in zwei Hälften gesägt, beschriftet und verpackt. Der verbleibende Bohrkern wird anschließend sicher vor Ort gelagert. Nummerierte Sicherheitsetiketten werden an den Labortransporten angebracht, um die Produktkette zu gewährleisten. Das Unternehmen fügt in regelmäßigen Abständen Qualitätskontrollproben (QC) in den Probenstrom ein, einschließlich Leerproben und Referenzmaterialien mit allen Probenlieferungen, um die Laborleistung zu überwachen. Das QAQC-Programm wurde von Lynda Bloom, P.Geo. von Analytical Solutions Ltd. entwickelt und genehmigt und wird von der qualifizierten Person des Unternehmens, Paul Geddes, P.Geo, Vice President Exploration and Resource Development, beaufsichtigt.

Die Bohrkernproben werden zur Aufbereitung und Analyse an die analytische Einrichtung von ALS Geochemistry in North Vancouver (British Columbia) geschickt. Die ALS-Einrichtung ist gemäß dem ISO/IEC 17025-Standard für Golduntersuchungen akkreditiert und alle Analysemethoden umfassen Qualitätskontrollmaterialien in festgelegten Häufigkeiten mit festgelegten Datenakzeptanzkriterien. Die gesamte Probe wird zerkleinert und 1 kg wird pulverisiert. Die Analyse für Gold erfolgt durch eine 50-g-Brandprobe mit Atomabsorption (AAS) mit einer Untergrenze von 0,01 ppm und einer Obergrenze von 100 ppm. Proben mit einem Goldgehalt von mehr als 100 ppm werden unter Verwendung einer 50-g-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert. Die Analyse für Silber erfolgt mittels einer 50-g-Brandprobenschmelze mit gravimetrischem Abschluss mit einer Untergrenze von 5 ppm und einer Obergrenze von 10.000 ppm. Proben mit einem Silbergehalt von mehr als 10.000 ppm werden mit einer gravimetrischen Silberkonzentratmethode erneut analysiert. Eine ausgewählte Anzahl von Proben wird auch unter Verwendung eines geochemischen 48-Mehrelement-Pakets mittels eines 4-Säuren-Aufschlusses und anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) und induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektroskopie (ICP-MS) sowie auf Quecksilber unter Verwendung eines Königswasseraufschlusses mit abschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) analysiert. Proben mit einem Schwefelgehalt von mehr als 10 % aus der Multielementanalyse werden mittels Leco-Ofen und Infrarotspektroskopie erneut auf Gesamtschwefel analysiert.

Im Namen des Board of Directors von [Skeena Resources Ltd.](#),

Walter Coles Jr.
Präsident & CEO

Kontakt Informationen

Investor-Anfragen: info@skeenaresources.com
Telefon Büro: +1 604 684 8725
Firmen-Website: www.skeenaresources.com

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Bestimmte hier getroffene Aussagen und enthaltene

Informationen können "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen und Informationen basieren auf Fakten, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, und es gibt keine Garantie, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können durch Begriffe wie "antizipiert", "glaubt", "zielt ab", "schätzt", "plant", "erwartet", "kann", "wird", "könnte" oder "würde" gekennzeichnet sein. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, unter anderem in Bezug auf die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven, die Realisierung von Ressourcen- und Reservenschätzungen, Metallpreise, Besteuerung, die Schätzung, den Zeitplan und den Umfang zukünftiger Explorations- und Erschließungsarbeiten, Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, den Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten und andere Angelegenheiten. Obwohl das Unternehmen seine Annahmen zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen und der Leser sollte solchen Aussagen keine übermäßige Bedeutung beimessen, da die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den hier beschriebenen abweichen können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Weder die Toronto Stock Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Tabelle 1: Snip Projekt Phase II 2021 Längengewichtete Bohrloch-Goldzusammensetzungen:

Bohrung-ID	Von (m)	Bis (m)	Kernlänge (m)	Au (g/t)
S21-072				NSA
S21-077	41.25	41.94	0.69	74.90
S21-077	93.70	94.30	0.60	86.10
S21-086				NSA
S21-088				NSA
S21-089				NSA
S21-090	27.54	28.10	0.56	2.84
S21-090	52.84	53.35	0.51	2.36
S21-090	69.19	69.95	0.76	6.88
S21-090	79.00	80.00	1.00	16.20
S21-090	117.59	118.30	0.71	2.18
S21-091	116.50	117.00	0.50	41.30
S21-092	60.22	61.25	1.03	5.97
S21-093	58.53	59.10	0.57	20.30
S21-094	38.50	39.24	0.74	2.48
S21-094	113.00	114.50	1.50	2.31
S21-095	14.10	14.75	0.65	3.13
S21-095	43.30	43.94	0.64	2.35
S21-095	155.00	157.00	2.00	6.35
S21-095	158.13	161.45	3.32	5.55
S21-096	39.52	40.02	0.50	16.45
S21-097	109.50	111.00	1.50	2.50
S21-097	160.20	161.00	0.80	3.19
S21-098	36.50	38.00	1.50	3.76
S21-098	48.95	49.89	0.94	2.05
S21-098	52.00	53.00	1.00	21.90
S21-098	57.77	58.70	0.93	2.87
S21-099	34.50	37.50	3.00	2.87
S21-099	77.63	78.50	0.87	2.97
S21-099	112.00	115.25	3.25	27.31
EINSCHLIESSLICH	112.00	113.00	1.00	25.80
UND	113.75	115.25	1.50	41.90
S21-099	116.50	117.50	1.00	2.56
S21-099	123.50	126.50	3.00	3.80
S21-099	134.43	138.25	3.82	30.72
EINSCHLIESSLICH	134.43	134.93	0.50	104.00
UND	134.93	135.45	0.52	24.50
UND	135.45	136.50	1.05	20.10
UND	136.50	137.50	1.00	28.70
S21-099	140.00	140.50	0.50	52.40
S21-100				NSA
S21-101	40.00	41.50	1.50	2.74
S21-101	60.57	61.10	0.53	12.75
S21-102				NSA
S21-103				NSA
S21-104				NSA
S21-105	22.00	25.25	3.25	2.72
UG21-111	111.50	116.00	4.50	4.33
UG21-111	159.00	162.00	3.00	6.49
UG21-111	177.00	178.00	1.00	3.36
UG21-112	92.00	93.50	1.50	7.25
UG21-112	101.22	101.72	0.50	14.45
UG21-112	106.50	107.00	0.50	7.81
UG21-112	158.50	159.34	0.84	3.09
UG21-113	49.20	49.80	0.60	42.60
UG21-113	63.50	66.50	3.00	2.21
UG21-113	68.00	69.50	1.50	2.53
UG21-113	75.50	81.50	6.00	4.41
UG21-114	66.50	68.00	1.50	2.49
UG21-114	87.50	89.00	1.50	7.31

UG21-114	96.50	98.00	1.50	3.51
UG21-114	107.60	108.50	0.90	21.90
UG21-114	111.00	111.80	0.80	2.22
UG21-114	125.00	126.50	1.50	2.60
UG21-114	128.00	128.50	0.50	33.20
UG21-114	132.50	134.00	1.50	3.63
UG21-115	21.77	22.31	0.54	2.50
UG21-115	118.18	119.50	1.32	2.59
UG21-115	124.50	126.00	1.50	2.77
UG21-115	145.50	146.40	0.90	3.71
UG21-116	92.15	93.40	1.25	4.68
UG21-117	42.00	45.00	3.00	8.98
EINSCHLIESSLICH	42.00	43.50	1.50	14.10
UG21-117	57.00	60.00	3.00	2.12
UG21-117	76.50	79.50	3.00	1.95
UG21-117	81.00	82.50	1.50	2.90
UG21-118	62.50	63.50	1.00	24.40
UG21-118	89.50	91.00	1.50	12.55
UG21-118	109.00	110.50	1.50	12.25
UG21-118	115.00	116.00	1.00	24.50
UG21-118	120.50	122.00	1.50	2.86
UG21-118	130.00	131.50	1.50	7.20
UG21-119	69.00	72.00	3.00	12.10
EINSCHLIESSLICH	70.50	72.00	1.50	17.35
UG21-119	78.68	79.50	0.82	3.23
UG21-119	81.00	81.97	0.97	2.24
UG21-120	52.50	53.50	1.00	12.40
UG21-120	62.50	64.00	1.50	4.63
UG21-120	84.80	85.70	0.90	3.10
UG21-120	108.50	109.00	0.50	3.26
UG21-121	40.43	40.93	0.50	3.49
UG21-122	43.50	46.50	3.00	7.05
UG21-122	77.30	78.00	0.70	2.41
UG21-123	65.00	66.50	1.50	2.07
UG21-123	76.97	78.87	1.90	7.95
UG21-124				NSA
UG21-125	11.50	13.00	1.50	2.79
UG21-125	32.00	33.00	1.00	3.70
UG21-125	56.80	57.50	0.70	4.53
UG21-125	66.00	67.50	1.50	3.09
UG21-125	108.90	110.50	1.60	3.83
UG21-126	18.00	19.50	1.50	4.18
UG21-126	30.00	31.00	1.00	3.33
UG21-126	33.00	36.00	3.00	4.16
UG21-126	69.50	71.00	1.50	4.86
UG21-126	119.00	120.00	1.00	2.85
UG21-126	132.90	137.40	4.50	48.44
EINSCHLIESSLICH	133.55	135.00	1.45	116.00
UND	135.00	136.00	1.00	22.70
UND	136.00	137.40	1.40	16.95
UG21-127	101.50	102.15	0.65	20.30
UG21-128	11.00	12.00	1.00	4.82
UG21-128	44.50	45.50	1.00	2.93
UG21-128	73.50	75.00	1.50	5.99
UG21-128	103.50	105.00	1.50	2.33
UG21-129	24.50	26.00	1.50	3.70
UG21-129	35.00	36.50	1.50	6.40
UG21-129	60.00	61.50	1.50	5.99
UG21-129	137.00	141.50	4.50	5.32
UG21-130				NSA
UG21-131	59.00	60.42	1.42	2.72

UG21-131	76.50	78.00	1.50	3.38
UG21-131	79.50	81.00	1.50	2.10
UG21-131	109.69	110.25	0.56	3.76
UG21-131	112.12	114.04	1.92	5.06
UG21-132				ABANDONED
UG21-133	51.50	52.00	0.50	2.15
UG21-133	123.50	124.35	0.85	3.10
UG21-133	132.65	133.15	0.50	8.57
UG21-134	61.00	62.50	1.50	5.44
UG21-134	65.50	67.00	1.50	2.67
UG21-134	83.50	85.00	1.50	3.92
UG21-135				NSA
UG21-136	10.00	11.50	1.50	4.94
UG21-136	31.00	32.50	1.50	7.72
UG21-137	35.50	37.00	1.50	10.25
UG21-137	56.82	58.00	1.18	22.70
UG21-137	65.00	65.70	0.70	4.79
UG21-138	11.50	13.00	1.50	12.15
UG21-139	42.00	43.50	1.50	8.68
UG21-139	115.00	116.00	1.00	6.15
UG21-140	17.00	18.00	1.00	10.00
UG21-140	47.50	49.00	1.50	8.72
UG21-140	77.00	78.00	1.00	4.11
UG21-141	9.00	11.00	2.00	3.04
UG21-141	72.00	73.50	1.50	2.15
UG21-142	34.90	36.00	1.10	31.10
UG21-142	55.00	56.00	1.00	2.22
UG21-143	2.88	3.50	0.62	2.16
UG21-144	37.30	38.50	1.20	5.32
UG21-144	51.00	52.00	1.00	15.40
UG21-145	3.00	4.00	1.00	7.17
UG21-145	6.00	7.00	1.00	12.35
UG21-145	14.00	15.50	1.50	2.08
UG21-145	64.00	65.50	1.50	4.75
UG21-145	77.50	79.00	1.50	3.97
UG21-145	102.30	103.00	0.70	19.45
UG21-146	17.00	18.00	1.00	3.21
UG21-146	36.00	37.00	1.00	5.08
UG21-146	41.50	43.00	1.50	23.51
EINSCHLIESSLICH	41.50	42.37	0.87	17.00
UND	42.37	43.00	0.63	32.50
UG21-147				NSA
UG21-148	11.42	11.92	0.50	2.17
UG21-148	13.00	14.50	1.50	3.75
UG21-148	82.00	83.50	1.50	3.03
UG21-149				NSA
UG21-150	38.00	39.50	1.50	4.06
UG21-150	41.00	42.50	1.50	2.04
UG21-150	80.00	83.00	3.00	3.71
UG21-150	100.80	101.45	0.65	9.66
UG21-150	122.35	123.10	0.75	2.44
UG21-151	76.27	77.00	0.73	3.79
UG21-152				NSA
UG21-153	0.00	1.00	1.00	3.60
UG21-153	30.30	31.20	0.90	3.37
UG21-153	47.50	48.90	1.40	4.54
UG21-153	99.10	99.60	0.50	27.90
UG21-153	106.00	107.50	1.50	2.46
UG21-153	113.00	114.00	1.00	3.51
UG21-153	123.95	125.55	1.60	2.33
UG21-153	128.60	129.65	1.05	5.65
UG21-153	137.80	138.30	0.50	21.40
UG21-154	105.00	106.50	1.50	2.33
UG21-154	117.00	118.50	1.50	16.95
UG21-155	6.00	7.50	1.50	4.57

UG21-155	30.00	31.50	1.50	2.37
UG21-156	0.00	0.50	0.50	3.31
UG21-156	16.70	17.30	0.60	2.53
UG21-156	36.20	39.20	3.00	3.03
UG21-156	78.00	79.00	1.00	4.96
UG21-156	112.00	113.50	1.50	3.14
UG21-157	9.50	10.50	1.00	8.93
UG21-157	39.50	41.00	1.50	2.83
UG21-157	79.50	82.50	3.00	3.69
UG21-157	94.50	95.25	0.75	18.50
UG21-157	99.00	100.50	1.50	2.23
UG21-157	117.00	118.50	1.50	8.28
UG21-158	0.00	0.54	0.54	2.36
UG21-158	43.50	46.50	3.00	4.22
UG21-158	51.60	52.50	0.90	2.69
UG21-158	101.00	102.00	1.00	2.05
UG21-158	111.00	114.00	3.00	5.93
UG21-158	118.50	120.00	1.50	2.61
UG21-158	130.00	131.50	1.50	2.31
UG21-158	134.50	136.00	1.50	2.52
UG21-159	0.00	0.62	0.62	4.00
UG21-159	13.50	15.00	1.50	2.93
UG21-159	18.00	19.50	1.50	2.80
UG21-159	105.25	106.25	1.00	2.13
UG21-159	123.00	124.50	1.50	2.40
UG21-159	143.00	144.50	1.50	7.31
UG21-160	9.20	9.85	0.65	3.14
UG21-160	21.60	22.60	1.00	3.88
UG21-160	71.00	72.00	1.00	4.60
UG21-160	78.05	79.75	1.70	6.41
UG21-160	102.33	102.90	0.57	28.50
UG21-161	4.40	5.90	1.50	50.50
UG21-161	55.75	56.40	0.65	3.96
UG21-162	7.50	9.00	1.50	2.32
UG21-162	16.50	18.00	1.50	2.00
UG21-162	86.00	87.00	1.00	4.47
UG21-162	112.00	112.50	0.50	3.18
UG21-162	115.50	118.40	2.90	4.14
UG21-162	122.75	123.75	1.00	2.16
UG21-163	40.00	41.50	1.50	2.15
UG21-163	105.00	106.50	1.50	4.66
UG21-164	0.00	0.50	0.50	6.02
UG21-164	102.50	104.00	1.50	8.54
UG21-165	36.00	37.00	1.00	2.48
UG21-165	90.00	92.00	2.00	12.82
EINSCHLIESSLI	91.00	92.00	1.00	21.40
CH				
UG21-165	102.40	103.85	1.45	2.03
UG21-166	3.00	4.00	1.00	6.80
UG21-166	11.80	13.30	1.50	3.10
UG21-166	26.80	27.80	1.00	2.91
UG21-166	46.50	47.00	0.50	9.99
UG21-166	54.90	55.40	0.50	2.40
UG21-166	68.40	69.40	1.00	2.96
UG21-167	62.48	63.85	1.37	23.40
UG21-168	42.36	46.50	4.14	2.59
UG21-169	3.00	7.00	4.00	33.63
EINSCHLIESSLI	6.00	7.00	1.00	118.00
CH				
UG21-169	19.00	20.50	1.50	2.51
UG21-169	45.28	46.56	1.28	3.17
UG21-169	64.00	66.00	2.00	15.92
EINSCHLIESSLI	65.29	66.00	0.71	37.60
CH				

UG21-169	77.00	79.00	2.00	5.76
UG21-169	90.50	92.00	1.50	7.16
UG21-169	114.00	114.63	0.63	16.75
UG21-169	128.00	129.50	1.50	2.84
UG21-170	3.36	8.05	4.69	4.27
UG21-171	2.50	5.50	3.00	4.93
UG21-171	16.00	17.50	1.50	41.90
UG21-171	26.50	28.00	1.50	2.59
UG21-171	35.50	37.00	1.50	15.45
UG21-171	50.50	52.00	1.50	3.18
UG21-172	1.50	5.50	4.00	25.64
EINSCHLIESSLI	1.50	2.50	1.00	10.05
CH				
UND	2.50	3.00	0.50	52.90
UND	4.50	5.00	0.50	20.70
UND	5.00	5.50	0.50	93.00
UG21-172	42.00	43.00	1.00	3.50
UG21-172	49.39	50.50	1.11	8.77
UG21-172	104.00	105.50	1.50	3.15
UG21-172	109.00	109.50	0.50	2.77
UG21-172	111.50	113.00	1.50	5.77
UG21-173	2.00	5.50	3.50	16.29
EINSCHLIESSLI	4.63	5.50	0.87	52.60
CH				
UG21-173	50.00	53.50	3.50	1.87
UG21-173	58.00	62.50	4.50	5.38
UG21-173	72.50	74.00	1.50	9.13
UG21-173	83.00	84.50	1.50	8.80
UG21-173	86.50	87.60	1.10	6.45
UG21-173	89.00	90.50	1.50	2.22
UG21-173	101.00	102.50	1.50	2.57
UG21-173	106.00	107.50	1.50	49.10
UG21-174	2.00	5.00	3.00	13.43
EINSCHLIESSLI	3.00	4.00	1.00	16.50
CH				
UND	4.00	5.00	1.00	15.95
UG21-174	57.00	59.50	2.50	15.99
EINSCHLIESSLI	58.50	59.50	1.00	36.00
CH				
UG21-174	69.50	72.50	3.00	2.47
UG21-174	88.00	89.00	1.00	2.35
UG21-175	1.00	4.81	3.81	58.47
EINSCHLIESSLI	3.61	4.21	0.60	45.10
CH				
UND	4.21	4.81	0.60	313.00
UG21-175	59.52	61.00	1.48	6.43
UG21-175	68.11	69.61	1.50	3.08
UG21-175	86.00	87.50	1.50	2.17
UG21-175	102.50	105.50	3.00	11.38
EINSCHLIESSLI	104.00	105.50	1.50	19.00
CH				
UG21-176	0.75	5.50	4.75	46.94
EINSCHLIESSLI	3.50	4.10	0.60	40.60
CH				
UND	4.10	4.60	0.50	320.00
UND	4.60	5.50	0.90	27.90
UG21-176	49.62	51.00	1.38	4.84
UG21-176	66.00	67.00	1.00	5.43
UG21-176	91.50	95.00	3.50	4.91
UG21-177	1.00	5.41	4.41	110.22

EINSCHLIESSLICH	12.75	3.56	0.81	14.35
UND	4.26	4.83	0.57	76.40
UND	4.83	5.41	0.58	730.00
UG21-177	44.00	45.00	1.00	28.00
UG21-177	67.68	69.20	1.52	5.33
UG21-177	83.50	85.00	1.50	5.33

Die wahren Breiten reichen von 60-100 % der gemeldeten Kernlängen. Die längengewichteten Au-Komposita werden durch geologische Überlegungen eingeschränkt. Die Gehaltskappung einzelner Proben wurde nicht auf die Au-Proben angewandt, die die längengewichteten Au-Kompositproben bilden. Proben unterhalb der Nachweisgrenze wurden auf einen Wert von Null reduziert. NSA - No Significant Assays (Keine signifikanten Proben).

Tabelle 2: Standorte und Ausrichtungen der Bohrlöcher im Minenraster:

Bohrung- ID	Östliche t ung (m)	Ausrich (m)	Nordwert (m)	Elevation (m)	Länge (m)	(Azimu t (°)	Neigun g (°)
S21-072	4273.8	2057.1	340.5	132.9	353.1	-64.1	
S21-077	4315.4	2085.2	349.3	99.2	30.2	-56.1	
S21-086	4207.8	2132.7	277.5	43.5	355.0	-47.0	
S21-088	4189.2	2095.7	265.1	75.0	34.0	-50.0	
S21-089	4459.7	2170.7	436.5	118.0	307.0	-71.0	
S21-090	4459.7	2170.7	437.8	127.6	316.0	-58.0	
S21-091	4459.7	2170.7	437.8	157.8	337.0	-69.0	
S21-092	4459.7	2170.7	436.5	97.5	360.0	-53.1	
S21-093	4459.7	2170.7	438.8	108.0	0.0	-77.1	
S21-094	4459.7	2170.7	437.6	172.0	5.9	-49.9	
S21-095	4459.7	2170.7	436.4	184.8	8.0	-59.0	
S21-096	4459.7	2170.7	435.5	166.6	14.9	-51.0	
S21-097	4459.7	2170.7	437.0	247.8	17.0	-64.8	
S21-098	4459.7	2170.7	436.5	157.7	24.9	-53.1	
S21-099	4459.7	2170.7	436.9	175.8	33.0	-58.9	
S21-100	4499.7	2245.0	432.6	37.9	359.1	-54.0	
S21-101	4501.2	2240.9	432.6	128.6	93.8	-62.2	
S21-102	4495.4	2242.8	432.6	46.9	306.2	-60.3	
S21-103	4522.5	2233.7	449.9	73.8	359.1	-62.1	
S21-104	4524.4	2234.5	449.9	64.8	22.8	-52.1	
S21-105	4418.3	2063.7	367.0	42.7	7.0	-45.1	
UG21-1114364.5		2047.7	320.5	179.0	309.0	-65.2	
UG21-1124365.3		2047.3	320.4	171.5	325.5	-75.2	
UG21-1134364.9		2047.9	321.8	92.5	341.8	-11.1	
UG21-1144364.8		2047.9	320.6	140.0	342.0	-64.1	
UG21-1154364.9		2047.7	320.4	155.0	341.9	-72.2	
UG21-1164365.0		2048.0	321.0	107.5	351.1	-55.0	
UG21-1174365.5		2048.1	321.8	106.6	356.0	-9.8	
UG21-1184365.6		2047.8	320.4	131.5	4.9	-66.9	
UG21-1194365.6		2048.2	321.3	105.0	5.9	-38.3	
UG21-1204365.6		2048.1	320.7	112.0	5.8	-56.0	
UG21-1214366.0		2048.3	321.7	48.0	12.0	-11.0	
UG21-1224932.0		2185.5	420.4	100.0	158.0	17.0	
UG21-1234931.7		2185.4	419.7	101.0	162.1	14.3	
UG21-1244931.6		2185.4	418.8	35.0	163.0	-25.1	
UG21-1254931.3		2185.4	419.2	150.0	169.0	-8.1	
UG21-1264931.1		2185.5	418.9	183.0	173.7	-25.8	
UG21-1274931.1		2185.4	419.2	137.0	175.4	-4.6	
UG21-1284930.9		2185.5	419.1	150.0	177.1	-13.6	
UG21-1294930.7		2185.5	418.8	190.0	183.0	-28.1	
UG21-1304930.7		2186.3	418.9	20.0	180.0	-21.0	
UG21-1314930.4		2185.5	418.7	134.0	186.0	-7.0	
UG21-1324931.7		2185.3	418.7	14.0	163.7	-25.0	
UG21-1334931.8		2185.4	419.0	179.0	165.9	-25.0	
UG21-1344706.7		2272.7	523.0	90.0	350.0	-40.2	
UG21-1354706.8		2272.8	523.6	90.0	352.0	-18.1	
UG21-1364706.7		2272.8	524.1	56.2	352.0	1.0	
UG21-1374707.4		2272.6	523.6	86.0	4.0	-24.1	
UG21-1384707.4		2272.7	524.5	68.0	4.1	11.0	
UG21-1394707.9		2271.8	522.7	140.5	5.0	-64.1	
UG21-1404707.9		2272.4	522.9	78.0	5.0	-45.1	
UG21-1414707.9		2272.6	523.9	88.0	5.0	-7.0	
UG21-1424708.7		2272.2	523.5	80.0	20.1	-22.1	
UG21-1434708.9		2272.2	524.6	9.0	27.0	12.1	
UG21-1444708.8		2272.2	523.8	53.5	27.0	-6.0	
UG21-1454708.6		2271.8	522.7	125.5	30.0	-56.0	
UG21-1464708.1		2272.5	523.6	52.0	40.0	-20.0	
UG21-1474366.1		2048.2	321.9	74.0	13.2	-10.9	
UG21-1484930.6		2185.5	418.9	156.0	182.8	-21.1	
UG21-1494789.6		2195.2	416.7	140.0	342.0	-9.2	
UG21-1504789.7		2195.3	416.8	146.0	346.0	-1.3	
UG21-1514789.7		2195.3	416.3	142.9	346.1	-20.0	
UG21-1524789.0		2195.0	416.1	38.0	349.4	-31.5	
UG21-1534788.9		2194.9	417.5	163.9	353.0	18.0	

UG21-1544789.6	2195.3	417.1	141.0	352.04.8
UG21-1554789.1	2195.1	416.1	75.0	355.0-38.8
UG21-1564789.2	2195.2	416.5	132.0	357.1-13.7
UG21-1574790.1	2195.5	416.9	144.0	0.9 2.0
UG21-1584790.1	2195.5	417.5	141.0	2.0 14.0
UG21-1594790.1	2195.3	418.1	158.5	2.0 26.1
UG21-1604790.0	2195.5	416.6	124.8	5.0 -11.0
UG21-1614790.1	2195.5	416.2	131.7	8.1 -24.5
UG21-1624790.2	2195.5	417.0	129.0	12.1 5.1
UG21-1634790.3	2195.6	416.5	126.0	13.0 -16.0
UG21-1644790.4	2195.5	416.5	135.0	19.0 -14.7
UG21-1654789.6	2195.3	416.3	135.0	19.0 11.0
UG21-1664790.9	2195.7	415.6	71.8	29.0 -39.1
UG21-1674789.3	2195.2	416.1	160.0	350.0-31.1
UG21-1684707.6	2272.8	524.6	65.5	27.0 12.0
UG21-1694673.9	2227.9	477.4	136.5	329.0-7.0
UG21-1704673.3	2228.1	476.8	144.4	330.0-30.0
UG21-1714671.9	2229.2	478.0	106.0	338.0-18.1
UG21-1724671.9	2229.2	477.0	136.0	338.1-18.1
UG21-1734671.9	2229.1	477.5	143.5	340.0-4.1
UG21-1744672.2	2229.1	477.9	128.0	346.15.9
UG21-1754672.2	2229.2	477.6	131.0	348.0-2.1
UG21-1764672.2	2229.2	477.2	134.0	350.0-12.1
UG21-1774672.2	2229.1	476.9	145.0	349.8-23.9

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](https://www.rhw-press.at/prcom/images/messages/2021/59378/07072021_DE1-Skeena_Intersects_DEPRcom.001.jpeg)

Die URL für diesen Artikel lautet:

https://www.rhw-press.at/prcom/images/messages/2021/59378/07072021_DE1-Skeena_Intersects_DEPRcom.002.jpeg

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).